

UPISNI LIST



**EVROPSKI UNIVERZITET
BRČKO DISTRIKT BIH**
Bijeljinska cesta br. 72 – 74, Brčko

Mjesto za fotografiju

Podaci o studentu

Ime, očevo ime i prezime	
Dan, mjesec i godina rođenja	
Mjesto, opština i država rođenja	
Adresa prebivališta	
Br. telefona	
e-mail adresa	

Podaci o studiju

Fakultet (zaokružiti broj)	1) Pravni fakultet 3) Tehnički fakultet 5) Fakultet zdravstvenih nauka	2) Ekonomski fakultet 4) Pedagoški fakultet 6) Fakultet političkih nauka			
Studijski program (upisati željeni smjer)					
Ciklus studija (zaokružiti broj)	1) I – osnovne studije 2) integrisane studije I i II ciklusa 3) II – magistarske studije 4) III – doktorske studije				
Godina studija (zaokružiti broj)	1) I	2) II	3) III	4) IV	5) V
Vrsta studija (zaokružiti broj)	1) redovni		2) učenje na daljinu		

U Brčkom, _____ . godine

Potpis studenta

OVJERAVA STUDENTSKA SLUŽBA

Student _____ upisao-la je ___ godinu ___ ciklusa studija
akdemске 20 ____ / ____ . godine studijskog programa _____
na _____ (naziv organizacione jedinice).
Broj indeksa: _____ Serijski broj indeksa: _____

U Brčkom, _____ . godine

Potpis referenta

M.P.